

# KA FAO MOLAO O GO ŠIRELETŠAGO GE O BEGA BOMENEMENE BJA MOTŠHELO

Molao wa SARS o šireletša batho bao ba begago bomenemene bja motšhelo go SARS.

Ge eba o nyaka go bega bomenemene bja motšhelo go SARS, re tla go kgopela gore o tlatše repoto ya go bega tiragalo ya go belaetša. SARS e tla leka go šireletša boitšhupo bja gago mo mabakeng ka moka. Mo go ka bago le phetogo ke ge setatamente sa gago goba bopaki bja gago bo ka nyakega ka nako ya tshpetšo ya kgetsi ya bomenemene. Mo mabakeng a, mekgwa e mentši ya go šireletša boitšhupo bja gago e a hwetšagala go ya ka molao, gammogo le wena, SARS e tla šomišana le Kgoro ya Taolo ya Bosekiši ya Setšhaba (NPA) go kgonthiša gore se se a diragala.

Ge kgetsi e ka ma tšhireletšo ya setšhaba goba ya laetša kotsi e kgolo go wena, SARS e tla kgopela NPA go go bea lenaneong la tšhireletšo ya hlatse leo le laolwago ke NPA. Mo mabakeng ao a sa tlwaelegago, SARS e tla go fa tšhireletšo ya hlatse ka mekgwa wa bašireletši le mekgwa e mengwe.

Ge eba o nyaka go bega ditlwaelo tše di sego molaong tša motšhelo tše o tshephago gore di dirwa ke mongmošomo wa gago goba setheo sa mmušo, o tla hwetša tšhireletšo bjalo ka "tšhebi" ka fase ga Molao wa Tšhireletšo ya Utullo. Mo mabakeng a bjalo, ka kgopelo gopola gore ge o bega go SARS, o re botše gore o fana ka tshedimošo go ya ka Molao wa Tšhireletšo ya Utullo Nom, 26 wa 2000.

Go fihelela letlakala le ka dipolelo tše dingwe tša go fapana kgotla dikgokaganyo tše di latelago mo tlase:

- [Afrikaans](#)
- [isiZulu](#)
- [Sesotho](#)
- [Sepedi](#)
- [Xitsonga](#)